



Grade 3



TERM 2



HL XIT



WORKSHEET

PACK

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku. <liic>khadi endzeni="" hoxiwa="" ka="" ri="" yini?<br=""></liic>khadi>Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> U lume hi yini? U lume hi _____. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku. <liic>khadi endzeni="" hoxiwa="" ka="" ri="" yini?<br=""></liic>khadi>Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> U lume hi yini? U lume hi _____. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihhi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihhi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vhese mani? Va hlayile eka buku ya _____ vhese _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	bele	tshemba
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Xinyenyana lexi xi na nhamu yo leha. Ndzi ta ku nyika buku yo hlaya. Boha tihunyi hi ngoti. Famba u ya ndzi yimela ehansi ka ntoma luwa. Hahani va akile yindlu ekusuhi na ribuwa ra lwandle. Tsala papila u tsalela tatana wa wena. U chova bayisikiri hi khikhi lowukulu. Ndzi xavisile rhole ra mina hi madzana ya mune wa tirhandi.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Fambani mi ya tlanga bolo ya milenge erivaleni ra mintlangu. Nhutlwa yi na nhamu yo leha swinene. Tsala xivulwa exitsalelweni. Homu leyi yi na rhole ro saseka. Nyika vana swiwitsi swimbirhimbirhi. Xikanyakanya xa Bheki xi onhakile bele. Ku tirha hi khikhi swa vuyerisa. Sasavona u tekile xiboho xa ku dyondzisa Bheki ku chova xikanyakanya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nyika Tsala xivutiso hi: bele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	vhakacha	vhengele	vhilwa	
		vholumu	vhilopo	vhota	vhese	
	HLAYA	<p>Vhiki leri taku xikolo xa pfala. Ndzi lava ku vhakacha ka va kokwana. Vhengele ra ka hina ri le kule. Teretere ri na mavhilwa ya mune, mambirhi lamakulu na mambirhi lamatsongo. Xichayachayani lexi xi na vholumu ya le henhla. Ndzi na tshembo ku ndzi ta phasa hikuva ndza hlaya hi khikhi. Hoxa khadi endzeni ka vhilopo. Ndzi na khumenhungu wa malembe wa pfumeleriwa ku vhota.</p>				
	TSALA	<p>1. Xikolo xi pfala rini? Xi pfala _____ leri taku.</p> <p>2. Khadi ri hoxiwa endzeni ka yini? Khadi ri hoxiwa endzeni ka _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: vhiki</p> <p>Tsala xivutiso hi: erivaleni</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	nsuna	nsovo	nsuku	nsele	
		nsimu	nsinya	nsingu	nsisi	
	HLAYA	<p>Ndzi lumiwe hi nsuna. Maria u ni nsovo. Ndzi kumile medali ya nsuku ebolweni ya milenge. U ni nsele wa tihanyi. Tatana va tsemile nsinya wa mupapawa. Teka nsingu ndzi ta ku susa misisi. Loko a ndzi luka u khoma nsisi hi nsisi. Manana u ba bele egedeni ku hi ta pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. U lume hi yini? U lume hi _____.</p> <p>2. Ku va ni nsele wa tihanyi swi vula yini? Swi vula ku _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: nsimu Tsala xivutiso hi: susumetela

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	erivaleni	susumetela	xiboho	xiboho	tshemba
	TWARISA	vhiki	nsomo	vhaka		nsuku
		vhilwa	nsinya	vhese		nsimu

	HLAYA	 <p>Vhiki ri na masiku mangani? Nyika manana rhoko ra wena va ta rhunga nsomo. Loko xikolo xi pfala hi ta vhaka</p> <p>eka va malume eka Madonsi. Manana va ndzi xaverile swingwavila swa nsuku. Tatana va tsemile nsinya wa mupherekisi. Ekerekeni va hlayile eka buku ya Mathewu vhese ya 6. Kokwana va xavile nsimu leyikulu.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana u tsalela kwihi xivulwa? Xivulwa xi tsaleriwa _____.2. Vhiki ri na masiku mangani? Vhiki ri na masiku ma 5/6 kumbe 7.3. Xana loko xikolo xi pfala va ta vhaka kwihi? Va ta vhaka ka va _____ eka _____.4. Xana ekerekeni va hlayile eka buku ya yini vheshe mani? Va hlayile eka buku ya _____ vheshe _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. hluvula swiambalo swa xikolo2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela3. hahani va tsalerile manana khadi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	nhamu	nyika	ngoti	ntoma	
		lwandle	tsala	khikhi	rhole	
	HLAYA	Movha wu vhika maribye exitarateni. Tomasi u copa swinyenyana hi tirhekere. Phema vuswa na miroho. Hi mi losa. Vadyondzi va tsandzeka tihlayo ta ndzinganiso. Pfala mafasitere ya nga ta fayeka hi moya. Nyama ya mbuti ya nandziha swinene. Loko u vona mhelembe kandziya nsinya. Loko wo lumiwa hi nsuna u ta huma mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Vahlaleri va hlalela ntlangu wa bolo. Phema chokoleti. Pfala kahle rivanti ra movha. Nyama ya nguluve ya nandziha. Tsutsuma u ya evhengeleni u ya ni xavela munyu ndzi ta lunga swakudya. Malume va yile etlilniki ku ya kamberiwa vuvabyi bya malaria hikuva va lumiwe hi tinsuna. Ndzi vonile timhelembe entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nsuna Tsala xivutiso hi: korola				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncila	ncinci	ncuu	ncuva	
		nceka	ncina	ncini	ncomana	
	HLAYA	<p>I ncini xi ku ondzisaka? Swilo yini u nga lo ncuu! Xipanu xa ka Madonsi xi hlurile xa ka Shigalo hi ncuva. Ndzi kombela ncici leyi nga sala loko u xava xisibi evhengeleni. Ndzi xavile nceka wa wasi na ko basa. Vafana va ncina ncino wa xigubu. Mbyana leyi yi na ncila wo koma.</p>				
	TSALA	<p>1. Hikokwalaho ka yini u lo ncuu? Hikuva _____.</p> <p>2. U xavile nceka wa njhani? U xavile nceka wa _____ na ku _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: copa</p> <p>Tsala xivutiso hi: bvinya</p>







RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	bvutama	bvubvukile	bvuvula	bvumuta	
		bvuma	bvinyekile	bvindlukile	bvumba	
	HLAYA	<p>Vana va huha hi ku bvutama. Xilondza xa wena xi bvubvukile. U ngo bvuvula timbuva mi nga si teka riendzo. Bvumuta milenge ematini. Xivongo xa Tsakani i xa ka Bvuma. Lota mukwana hikuva wu bvinyekile. Xihlovo xi bvindlukile. Va ta maxelo va bvumbe ku ku ta na pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Xana vana va huha hi ku endla yini? Va huha hi ku _____.</p> <p>2. Xana Tsakani i wa ka mani? Tsakani i wa ka _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: hlalela Tsala xivutiso hi: losa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	copa	ndzinganiso	hlalela	korola	losa
	TWARISA	ncuva	bvinyeka	nceve	bvindla	
		nceka	bvavu	ncakunya.	bvayile	
	TSALA	<p>Vafana va phikizana hi tlangu wa ncuva. Xihloka xi bvinyekile. Mufana loyi u ni nceve. Kokwana va ti bvindla mafurha ya vhaselina.</p> <p>Manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko eJoni. Swilo yini u ngo bvavu xitsalo xa yena. Ncakunya kahle chepisi.</p>				
		  				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xana vafana va phikizana hi ntlangu muni? Vafana va phikizana _____.2. Mufana u na yini? Mufana u na _____.3. Xihloka xi endle yini? Xihloka xi _____?4. Kokwana va endla yin hi mafurha? Kokwana va _____ mafurha.5. Xana manana va vuye na nceka wa njhani? Va vuye na nceka wo _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i ncini xi ku ondzisaka2. xivongo xa tsakani i xa ka bvuma3. manana va ndzi vuyele na nceka wo saseko ejoni

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa
		pyalu		pyatsapyatsaaa		
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa
		pyalu		pyatsapyatsaaa		
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka	pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa		

	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhuvaka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	<p>Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.</p>				
	TSALA	<p>1. Tsatsawani u pyitla _____.</p> <p>2. U na _____ nandzuwe.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: phaphete</p> <p>Tsala xivutiso hi: qhuva</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	<p>Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.</p>				
	TSALA	<p>1. U qhavulela yini? U qhavulela _____.</p> <p>2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa
		pyalu		pyatsapyatsaaa		
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa
		pyalu		pyatsapyatsaaa		
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa

HOME LANGUAGE XITSONGA

VHIKI 3






GIREDI 3 KOTARA 2

PHEPHA RA TIRHELA





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete	
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa	
		pyalu		pyatsapyatsaaa			
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>					





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhuvaka u hlaya tibuku u ta pasa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	nsuku	nkombe	byanyi	vhanichara	
		thikithi	chizi	khida	tsolo	
	HLAYA	Va wini a va nyikiwa timedali ta nsuku na silivhere. Kokwana va xavile nkombe wo sweka galaza. Tihomu ti dya byanyi bya rihlaza. Malume va xavile vhanichara ya le kamareni . Ndzi xavile thikithi ra bazi ra vhiki. Chizi yi borile.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va hlayisa swisiwana. Ephatini ya Khensani a ku oxiwa nyama ya huku na ya homu. A hi fambe eku khideni eka hina. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi. Sokisi ra mina ri na timbhovo. Mana va kombela nyama yo oxiwa. Mana va ndzi xaverile hembe yo hlawuleka.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: oxiwa Tsala xivutiso hi: tsolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyitla	pyanyile	pyetuka	pyalu	
		pyepye	pyo-pyo-pyoo	pyere	pyatsu	
	HLAYA	Tsatsawani u pyitla jamu exikarhi ka bantsi. Movha wu pyanyile bolo ya mina. U na pyepye nadzuwe. U ngo pyalu matihlo ku lo humelela yini? I yini xi ngo pyo-pyo-pyoo! Hikokwalaho ka yini u nga lo pyatsu i nga ku u lo neriwa hi pfula.				
	TSALA	1. Tsatsawani u pyitla _____. 2. U na _____ nandzuwe.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phaphete Tsala xivutiso hi: qhuva





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawuleka	timbhovo	phaphete
	TWARISA	qhavulaniwa	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuveka	qhuva	qhavula	qhovha	
	HLAYA	Masiku lawa ku qhavulaniwa hi mavoko. Qhavulela malamula ya nga si wela ehansi. Ku na ghivi ra mati epatwini ra xikotiri. Manana u lava ku qhiva buruku ra wena. Qhuveka u hlaya tibuku u ta pasa. Tatana va qhuva swinarikisi esinyeni. Hahani va qhovha minkumba hi milenge.				
	TSALA	1. U qhavulela yini? U qhavulela _____. 2. Manana u endla yini? Manana u _____ buruku ra wena.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: qhova Tsala xivutiso hi: hlayisa

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hlayisa	oxiwa	hlawulela	timbhovo	phaphete
	TWARISA	pyama	pya	pyetleseka		pyaxa
		pyalu		pyatsapyatsaaa		
	TSALA	<p>Malamula lawa ya makanyi hi mukwana. Swilo yini u ngo ti pyatsapyatsaa! Nyama leyi ya pyama hikuva yi hava munyu. Wena u lo pyaluu! Rhoko ra elastiki ra pyetleseka! Swa nyenyetsa ku pyaxa swirhumbani.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi yini? Exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi _____.2. Nyama yi pyama hikokwalaho ka yini? Yi pyama hikuva a yi na _____.3. Rhoko ra elastiki ra _____.4. Xana malamula ya njhani? Malamula ya _____.5. _____ hlaya tibuku u ta pasa







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. malamula lawa ya pyama2. exikolweni va hi byerile ku endla tiphaphete hi masokisi3. qhveka u hlaya tibuku u ta pasa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: twisa</p> <p>Tsala xivutiso hi: tirapela</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: twisa</p> <p>Tsala xivutiso hi: tirapela</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: twisa</p> <p>Tsala xivutiso hi: tirapela</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p>	
--	--------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rindzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: twisa</p> <p>Tsala xivutiso hi: tirapela</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: twisa Tsala xivutiso hi: tirapela				


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	khekhe	ncino	chava	mfenhe	
		mpama	nsisi	bvewulani	pyere	
	HLAYA	Mahlaza u chovha xikanyakanya xa yena. Rhoko ra mina ri na rhiboni ya rihlaza. Ephakeni va tisile michinginya yo tala swinene. Rhulani u tile na khekhe exikolweni. A hi fambi hi ya vona ncino wa xibelani. U ndzi bile hi mpama ndzi dedeleka.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	A hi fambi hi ya dzumba ephakeni. Ndza chava tinyoxi ta luma. Bvewulani wa nonoka loko wu famba. Manana va ndzi longela muhandzu wa pyere loko ndzi ya exikolweni. Tolo a hi hlaya xiphato xa mfenhe. Ndza swikota ku tirhapela ndzi nga khomelelanga xikanyakanya xa mina.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ncino Tsala xivutiso hi: nsisi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	twele	twisa	twisisa	twakala	
		twala	twele	pyatsu		
	HLAYA	Tatana va ndzi twela vusiwana. Hi langalanga namuntlha. Xixevo xi twala munyu wo tala. Ku twa nsimbi loko yi rila ya exikolweni. Wo ndzi ku twisa khekhe leri ndzi nga baka. Rosa wa twisisa loko a byeriwa ku a rinzela nkarhi wa yena wu fika wo vulavula. Ku twakala mhalamhala evuhosini.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xixevo xi twala _____ wo tala. Ku twakala _____ evuhosini. 				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: twisa</p> <p>Tsala xivutiso hi: tirapela</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlanga	tlimbiwa	tliloko	tluka	
		tlula	tluta	tlokola	tlamarha	
	HLAYA	Vafana va tlanga bolo ya milenge. Maguga u tlangisa xitlangiso xa yena xa bere. Masingita va nwi tlamarhile misisi. U nga dyi u kha u vulavula u nga ta tlimbiwa. Tihomu ta ka hina hi ti twa hi tliloko loko ti vuya. Rholela matluka u ya chela etaleni. Titoloveti ku tlulatlula loko u nga si etlela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya _____. Xana matluka ya cheriwa kwihi? Matluka u ya cheriwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlokola Tsala xivutiso hi: tlumba

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	chovha	rhiboni	ephakeni	langalanga	tirapela
	TWARISA	tlimbiwa	twanana	tlevulani	twatwasela	
		tlumbe	twelo	tlatlarhuka		

	TSALA	<p>U ta tlimbiwa hi marha. Vana va hahani va twanana ngopfu i nga ku i mahalwa. Kokwani loko va vitana ntukulu wa vona va ri i Tlevulani. Loko a ambale tikwayikwayi o twatwasela kunene. Movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele. U ni twelo vusiwana. Loko a vulavula o tlatlarhuka kunene.</p> 
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Hi _____ namuntlha.2. Masingita va nwi _____ misisi.3. U ta tlimbiwa hi _____.4. Movha wa sesi wu _____ khumbi ra _____.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. masingita va nwi tamarhile misisi2. u ta tlimbiwa hi marha3. movha wa sesi wu tlumbe khumbi ra vhengele





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pyere Tsala xivutiso hi: hlundzuka



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: qhavula Tsala xivutiso hi: vonelo				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula	qhuva	
		pya	qhuveka	pyisa	qhivi	

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila.2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya.3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____.4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko.5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo2. qhavulela bolo yaleyo3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pyere Tsala xivutiso hi: hlundzuka				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: qhavula Tsala xivutiso hi: vonelo				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula	qhuva	
		pya	qhuveka	pyisa	qhivi	

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula	qhuva	
		pya	qhuveka	pyisa	qhivi	

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila.2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya.3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____.4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko.5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo2. qhavulela bolo yaleyo3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila.2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya.3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____.4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko.5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo2. qhavulela bolo yaleyo3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila.2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya.3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____.4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko.5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo2. qhavulela bolo yaleyo3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pyere Tsala xivutiso hi: hlundzuka				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: qhavula Tsala xivutiso hi: vonelo				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	HLAYA	Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepywula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepywula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	nsuna	phama	ntirho	vhula	
		ncila	mpama	nkombo	pfula	
	HLAYA	<p>Khanyisa wa gungula loko a rhumiwa. Vafana lavakulu va xanisa lavatsongo. Ndzi lumiwe hi nsuna ya malariya. Phama vuswa u dya na vamakwerhu. Malume va khumile ntirho evhengeleni ra ka Machipisani. Wa nga ndzi vhula hi 4 wa tirhandi ndzi chayile. Manana va swekile nyama ya ncila. Ndzi ta ku ba hi mpama loko u ndzi delela. Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Vhiki ri na masiku ya nkombo. Pfula fasitere ka hisa.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: ncila Tsala xivutiso hi: mpama</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyitla	pyanya	pyatsulela	pyopyoo	
		pyepyewula	pyisa	pyere		
	HLAYA	Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Ndzi karhele ku xanisiwa hi Khensani. Ndzi kombela ku nyika vonelo ra mina. Vahlaleri va khuzela Jomo ebolweni ya milenge. Swi lulamile ku hlundzuka. I xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo! Famba u ya teka nsingu ndzi ta ku pyepyewula misisi. Wa ndzi pyanya hi nenge wa wena. Basani loko a vulavula o pyatsulela.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana khanyisa u endla yini loko a rhumiwa? Khanyisa wa _____ loko a rhumiwa. Swi lo yini u ngo pyitla botere exikweni? Hikuva _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: pyere</p> <p>Tsala xivutiso hi: hlundzuka</p>



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	qhavulani	qhavulela	qhiva	qhivi	
		qhuva	qhaa	qhapela	qhaya	
	HLAYA	Masiku lawa vanhu a va ha qhavulani hi mavoko hi mhaka ya corona. Qhavulela bolo yaleyo. Buruku ra wena ri na qhivi tisa ni ta ri qhiva. Ku qhaya xifoko. Ku qhuva thikithi. Mati ya lo qhaa! Yii! I ku qhapeka ka matomani loku? Masocha u qhaya misisi.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: qhavula</p> <p>Tsala xivutiso hi: vonelo</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gungula	xanisiwa	hlundzuka	vonelo	vahlaleri
	TWARISA	pyere	qhavulela	pyepyewula		qhuva
		pya	qhuveka	pyisa		qhivi

	TSALA	<p>Teka pyere u dya. Qhavulela bolo hi yaleyo. Ndzi ta ku pyepyewula hi nsingu. Ndzi ta ku qhuva exikolweni. Swilo yini ku nga lo phyii!</p> <p>Ku pya mano swa karhata. Qhuveka na ntirho wa wena. Magezi u pyisa malume encuveni.</p>	
--	--------------	---	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. I mani a nga sweka nyama yancila? _____ u swekile nyama ya ncila. 2. U teka yini a dya? U teka _____ a dya. 3. Swilo yini ku nga lo phyii? Hikuva _____. 4. Xana vuvabyi bya corona byi khoma njhani? Byi ta ku khoma loko u _____ mavoko. 5. I mani a nga pyisa malume encuveni? _____ pyise malume encuveni.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i xitimela xa malahla lexi ngo pyopyoo 2. qhavulela bolo yaleyo 3. magezi u pyisa malume encuveni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
	TSALA	muongori		n'wala		
		<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p>				
						





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: n'hweti Tsala xivutiso hi: hunisa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p>				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlililiki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlililiki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: n'hweti</p> <p>Tsala xivutiso hi: hunisa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	tlevula	vhene	nkukulu	khale	
		nyupela	dyambu			
	HLAYA	<p>Hasani u tlevula a ya halani hala. Kokwani u xavile vhene ya ntima na ko basa. Ndzi xavile nkukulu wo kukula exitangeni. Khale a ku xaviwa exiphazeni xa ka Baloyi. Ndzi vonile vafana va nyupela loko va khida. Honisi tlangisa mahlo ya yena. Rosaliya u ta va xidudlha hi ku dya ngopfu. Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni.</p>				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p>				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>				
	HLAYA	<p>Loko dyambu ri huma a hi fika exikolweni. Eva u tlungute makatla. Lexi u faneleke ku xi endla i ku va hunisa. Timeo a ehleketa hi vuenti hi dyangu wa ka vona. Ndzi rhume ndzi ya ku vekela tibuku etlilasini.</p>				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nyupela Tsala xivutiso hi: vhene</p>				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	n'wala	n'wana	n'anga	n'hwembe	
		n'hweti	n'hwala	N'wendzamhala		
	HLAYA	N'wala wa mina wukulu wu lava ku tsemiwa. N'wana wa rila u lava ku mama. Kokwana i n'anga yo tiveka etikweni. Hahani va swekile miroho ya tin'hwembe. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati. Ndzi lumiwe hi n'hwala. N'wendzamala i nhweti ya khisimusi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela yini? 2. Mhawuri i n'hweti ya ku tlangela _____. 3. N'wendzamala i nhweti ya _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: n'hweti Tsala xivutiso hi: hunisa





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muongori	muoxi	muoki	muolovisi	
		muodli	qhaya			
	HLAYA	Hahani i muongori etlilniki. Muongori u ongola vavabyi. Loko u dya ngopfu u ta va xidudlha. Vana va tlangisa switlangiso swa vona. Buti i muoxi wa nyama ya homu. Muoxi u tirhisa makala ku oxa nyama. Tatana i muolovisi wa timhaka. Hahani i muodli wa swisiwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buti i muoxi wa nyama ya yini? Buti i muoxi wa nyama ya homu _____. 2. Hahani i _____ wa swisiwana. 				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muodli Tsala xivutiso hi: vuenti







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tlhungute	xidudlha	hunisa	vuenti	tlangisa
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Min'wala ya mina yi pendiwe hi pende yo basa. N'hweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini. Ku va muodli swi lava ku va na mbilu yo leha. Manana u pasile tidyondzo ta vuongori. Tolo a ku etleriwanga hi swimanga leswi a swi n'awula.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Muolovisi wa timhaka mani? _____ i muolovisi wa timhaka.2. Kokwana i n'anga yo duma/ tiveka xana? _____ i muoxi wa nyama ya homu.3. Xana manana u pasile tindyondzo ta yini? Manana u pasile tidyondzo ta _____.4. Xana ximanga xi ririsa ku yini? Ximanga xo _____ loko xi rila.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. nhweti leyi taku hi ta vhakela hahani epurasini2. mhawuri i n'hweti ya ku tlangela vavasati3. nwendzamala i nhweti ya khisimusi





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzamhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	<p>1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku?</p> <p>2. I _____.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: paa</p> <p>Tsala xivutiso hi: vukheta</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzamhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? I _____. 				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2







	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	pume	boxa	pochile	dayari	
		duku	n'wana	mbuti	nkombe	
	HLAYA	Pume ri ndzi lumile nenge. Thini ra mati ri boxekile. Xikanyakanya xi pochile mavilwa. Maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena. Hahani va swi kota ku boha duku ri saseka. Nwana wa malume u lume hi xipame enengeni wa xinene.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Tatana u xavile timbuti timbirhi epurasini ra ka Ben. Nkombe wo sweka vuswa wu tsovekile.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: boxa Tsala xivutiso hi: vukheta				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	paa	yaa	n'hwembe	
		N'wendzanhala				
	HLAYA	U lo gaa hi xikosi ehenhla ka mubedwa. Lapi leri ri lo paa! Yaa ku njhani Majosi. Veka mati exigwitsirisini. Xigwitsirisi lexi xa titimeta. Manana va tshovele mavele yo tala nan'waka. Hahani va ni vukheta.				
	TSALA	1. U lo _____ ehenhla ka mubedwa. I mani a xewetiwaku? 2. I _____.				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: vukheta				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		qhaya				
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwe hi nyoka. Yoo, mananoo! Swilo yini u nga lo goo! Choo, ndzi rivele ku pfala payipi ya mati. Ohohoo, I mali leyi.				

	TSALA	1. U lumiwe hi yini? U lumiwe hi _____. 2. U rivele ku pfala yini? U rivale ku pfala _____.
---	--------------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: goo Tsala xivutiso hi: gandzelo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	tumbuluxe	swigwitsirisi	gandzelo	tshovelo	vukheta
	TWARISA	gaa	yoo	yaa	choo	
		paa	goo	ohohoo	yokoo	



TSALA

U lo gaa hi nga nwi langutelanga. I mani a nga tshika rivanti ri lo gaa. I yini xi nga lo paa! Yoo, u ta sala na mani? Mangwa wu lo yokoo, hi mimangwa.



RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



TSALA

1. Mangwa wu endle yini?
Mangwa wu lo _____.
2. U lo _____ hi nga nwi langutelanga.
3. Rivanti ri tshikiwe ri ri njhani?
Rivanti ri tshikiwe ri lo _____!
4. U hlamala yini?
U hlamala _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.






TSALA






Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.

1. lapi leri ri lo paa
2. veka mati exigwitsirisini
3. maki u tsala switsundzuxo edayarini ya yena





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	nkolombyani	khavisa	bele	tsevukela	
		ambala	aka	kerha	mpohlo	
	HLAYA	Kokwana va chava nkolombyani. Dayari yi hlayisa swihundla swa munhu. Ndzi ni vuthala bya ku yiviwa ka movha wa ka Baloyi. Mafokisi ya masiku lawa a ya ha ambali yunifomo ya xiphorisa. Swilo yini xikandza xa wena xi nga lo phyii, hi mabundu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Hahani va rhunge nceka va wu khavisa hi swipereta. Tihomu ta masiku lawa a ti chavi bele ya movha. Mindzuku ndzi ta tsevukela eka va malume. Vadyondzi lava nga hlula hi lavo ambala swibelani. Tatana va foroma switina swo aka rhandzavula ra Honisi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikandza Tsala xivutiso hi: aka				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
		riencisi	xienge			
	HLAYA	<p>Riendzo ro ya eKapa ri tiyile. U lo bavhuu! i riencisi. Rhulani u tirha ngopfu i riengeteri. U ni xikandza xo saseka swonghasi. Dayari ya mina yi lahlekile tolo. Xiendliwa lexi xi sasekile. Xienge xa mintlangu xi hundzile.</p>				
	TSALA	<p>1. Riendzo ro ya _____ ri tiyile. 2. Xienge xa _____ xi hundzile.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: bele Tsala xivutiso hi: swihundla</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muendzi	muengi	muendli	muolovisi	
	HLAYA	<p>Famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula. A ku tile mafokisi ya ta lavisisa swa ku biwa ka Maria. Fokisi ri ri a ku na vuthala bya ku biwa ka yena. Ku tile muendzi wa mu Amerika eka hina. Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena.</p>				
	TSALA	<p>1. Kokwana i _____ wa byalwa bya _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muengi Tsala xivutiso hi: vuthala







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	dayari	swihundla	xikandza	mafokisi	vuthala
	TWARISA	muoxi	n'hweti	muondli	n'awula	
		muongori	n'wala			
	TSALA	<p>Kokwana i muengi wa byalwa bya vukanyi. Khanyisa i muendli wa rhoko ra Maki leri a ri ambaleke hi siku ra ku tlangela ku velekiwa ka yena. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya eJoni ku ya vona eZuu.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Kokwana i muengi wa yini? Kokwana i muengi wa byalwa bya _____.2. Vana va xikolo va tekile riendzo ro ya kwihhi? Va tekile riendzo ro ya _____.3. Fokisi ri kumile yini? Fokisi ri ri a ku na _____.4. Xana u ya hlamba yini? U ya hlamba _____ a nga si fihlula.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. ku tile muendzi wa mu amerika eka hina2. vana va xikolo va tekile riendzo ro ya ejoni ku ya vona ezuu3. famba u ya hlamba xikandza u nga si fihlula





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				




RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	<p>Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi</p>				
	TSALA	<p>1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee</p>				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	<p>Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.</p>				
	TSALA	<p>1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	<p>Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi</p>				
	TSALA	<p>1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee</p>				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	<p>Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghanile.</p>				
	TSALA	<p>1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngehee




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngehee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngehee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cela	khoma	tseleka	thayi	
		ntirho	thola	rhomba	mbitanelo	
	HLAYA	Ntlangu wa bolo ya milenge wa tsakisa. Tima ndzilo wu nga si hisa mavele. A ndzi chuhile ndzi ku manana u ta ndzi ba. Norho lowu ndzi nga wu lorha wa chavisa swinene. Cela goji hi ta chela matluka. Ndzi khoma hi tingana loko ndzi vona manana va sweka ndzi ri kona.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Kokwana va ndzi kombele ku tseleka mihlata. U kume ntirho wo dyondzisa exikolweni xa ka hina. Tatana va te va ta thola vachayeri vambirhi vo dirayivha mathekisi. U ngo rhomba ku humelele yini? Hi Ravumune hi ta tsala mbitanelo wa Xitsonga Ririmi ra le Kaya.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: tima Tsala xivutiso hi: khoma				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	dzwii	yii	ixii	whii	
		tititii	cwii			
	HLAYA	Malume va rhandza ku hlalela ntlangu wa ragibi. Teka mati u tima ndzilo. A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi nga pasi. Ku lo dzwii, hi mhaka ya ku famba ka gezi. Tima rivoni hi lava ku etlela. Tolo a ri dzinda ri tlela ri hatima. Tolo a ku lo tititii! Yii i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii etlasini i nga ku aku na vadyondzi				
	TSALA	1. Ku lo _____ etlilasini. 2. Tolo a ku lo _____.				



RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: hatima Tsala xivutiso hi: ngeee				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	ngeee	cingee	cowee	byeketee	
		kee	kacee	ngecee	ngelee	
	HLAYA	Ku lo ngeee hala xitarateni. U ndzi byeketerile hikuva ndza pfumala. Xihlangi xa makhelwana xo dee. Kacee ku xeviwa hi yini? Namuntlha ri lo keree, dyambu ka ha ri mpundzu. Va nwi khome va ku n'wi ngecee. Ngelee, ngelee xikolo xi nghenile.				
	TSALA	1. A chuhile yini? A ndzi chuhile ndzi ku a ndzi _____.				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: norho Tsala xivutiso hi: nghee







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ntlangu	tima	chuhile	norho	hatima
	TWARISA	cwii	nghee	whii	cowee	
		phyii	cingee	dzwii	xonee	
	TSALA	<p>Yii, i vusopfa bya yini lebyi. Ku lo whii, etlasini i nga ku a ku na munhu. U lo xonee, loko a ndzi vona ndzi humelela ephatini ya yena. Xihlovo xi lo phyii! Se ku lo nghee, leswi gezi ri nga vuya. Ku lo cowee hala ka Mavambe. I ncini xi ngo cwii? U ngo cingee u lo siya yini?</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Xihlovo xi lo yini? Xihlovo xi lo _____.2. U cingela yini? U cingela _____.3. Ku lo _____ hala ka _____.4. U lerisiwe ku endla yini? U lerisiwe ku _____ ndzilo.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. tima rivoni hi lava ku etlela2. i ncini xi ngo cwii3. ku lo cowee hala ka mavambe





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tingeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tingeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tingeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	nghohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala nghohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tingeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tingeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p>				







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nguva	vheyili	twelela	nsovo	
		pfulela	paka	hawula	mpahla	
	HLAYA	Nguva ya ximumu. Va funenetile vuswa hi vheyili. Nsovo u pasile tlawa wal2 hi tinyeleti. Pfulela phayiphi ya mati leswaku hi ta cheleta miroho. Paka malamula ekasini. Hawula mpahla edarateni. Ndzi vonile bodo yo kombisa ndlela yo ya ekerekeni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	HLAYA	Ndzi ta gada xikanyakanya ndzi ya xava xisibi emolweni. Maxelo ya namuntlha a ya kahle ku na kungwa eka Sigopo. Jamela u khandziyile bodo ya yena ya ku khida. Xikaringani lexi xa tsema. Paka mpahla ebekeni ya swiambalo. Pfulela malume gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: bodo Tsala xivutiso hi: gada				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	nghati	nghala	nghozi	ngohohe	
		nghilazi	Nghezimani	nghumbhu		
	HLAYA	<p>Magezi u huma nghati enengeni. Ndzi vonile nghala entangeni wa swiharhi. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi. Makhamba a va ambale swipfala ngohohe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Masocha u huma eka Nghezimani. Endris u gada bodo yo famba ehenhla ka lwandle. Endris a sungula ku weta a ya laha magandlati a ma sungula kona.</p>				
	TSALA	<p>1. Masocha u huma eka _____.</p> <p>2. Ndzi fayile nghilazi ya _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: nghilazi</p> <p>Tsala xivutiso hi: kungwa</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwelano	ntwisiso	
		ntwiwo	ntwanano			
	HLAYA	<p>Ku ntwala ku wa ka bayisikiri. Ku ni ntwalo wa ku wa ka movha egangeni ra ka Nkuna. Vanhu va twelana vusiwana. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta Matematiki. Ntwanano i matimba. Ntwiwo wa nandzu wa va yivi va timhondzo ta tinyarhi.</p>				
	TSALA	<p>1. Ndzi vonile nghala entangeni wa _____.</p> <p>2. Vanhu va twelana _____.</p>				





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: weta Tsala xivutiso hi: ntwiwo







RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	nkungwa	bodo	weta	xikaringani
	TWARISA	ntwela	nghozi	ntwelano	nghala	
		xonee				
	TSALA	<p>Manana Baloyi va ni ntwela vusiwana. Ku humelele nghozi ya movha hala gangeni. Nkungwa wu endla leswaku vanhu va nga voni kahle epatwini. Nghala yi etlele ni meno ya yona. Ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi.</p> 				





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Swi vula yini ku nghala yi etlele ni meno ya yona. Swi vula ku _____.2. Magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta _____.3. Magezi u huma _____ enengeni.4. Ntwelano wa _____ loko unwana a humeleriwile hi _____,

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. magezi u huma nghati enengeni2. ntwelano wa vusiwana loko unwana a humeleriwile hi nghozi3. magezi u ni ntwisiso eka tidyondzo ta matematiki